

t88_tex_4

(TMXashYgLE77kisAfcscMCiNyogcQfe3uuP)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_tsep_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_tex_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_tex_4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((v3_pre_topc \\ & X1 X0) \wedge (r1_tarski X2 X1)) \Rightarrow (r1_tarski (k3_tex_4 X0 X2) X1)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (u1_struct_0 X1) (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (\forall X2. (m1_pre_topc X2 X0) \Rightarrow ((r1_tarski \\ & (u1_struct_0 X1) (u1_struct_0 X2)) \Rightarrow (m1_pre_topc X1 X2)))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((v1_pre_topc \\ & (k6_tex_4 X0 X1)) \wedge (m1_pre_topc (k6_tex_4 X0 X1) X0)) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_pre_topc\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_pre_topc\ X1\ X0) \Rightarrow \\ & ((v1_tsep_1\ X1\ X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1_subset_1\ X2\ (k1_zfmisc_1\ (\\ & u1_struct_0\ X0))) \Rightarrow ((X2 = u1_struct_0\ X1) \Rightarrow (v3_pre_topc\ X2\ X0)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0\ X0) \wedge (l1_pre_topc\ X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1\ X1\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((v1_pre_topc\ X2) \wedge (m1_pre_topc\ X2\ X0)) \Rightarrow ((X2 = k6_tex_4\ X0\ X1) \Leftrightarrow \\ & (u1_struct_0\ X2 = k3_tex_4\ X0\ X1)))) \end{aligned} \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0\ X0) \wedge ((v2_pre_topc\ X0) \wedge (l1_pre_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((v1_tsep_1\ X1\ X0) \wedge (m1_pre_topc\ X1\ X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((\neg v1_xboole_0\ X2) \wedge (m1_subset_1\ X2\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0 \\ & X0)))) \Rightarrow ((m1_subset_1\ X2\ (k1_zfmisc_1\ (u1_struct_0\ X1))) \Rightarrow (m1_pre_topc \\ & (k6_tex_4\ X0\ X2)\ X1)))) \end{aligned}$$